

KE ENG SEO RE KA ITHUTANG SONA HO . . .

Noe?

NA U KILE UA IPOTSA HORE NA KE HABOHLOKOA HAKAE HO MAMELA MOLIMO?

- Takang litšoantšo tseena.
- Balang litemana tsa Bible, 'me le li hlalose ha le ntse le kenya mantsoe lipuisanong tse latelang.
- Batlang lintho tseena tse patehileng: **(1)** lere le **(2)** tepo ea sekho.



Ke hobane'ng ha ho ne ho le bohlokoa hore Noe a mamele Molimo? NTLHA E THUSANG: Balang Jeremia 7:23; 2 Petrose 2:5.

Ke eng se tla u thusa hore u mamele Molimo? NTLHA E THUSANG: Balang 1 Likronike 28:9; Esaia 48:17, 18; 1 Johanne 5:3.

Ke eng seo u ithutang sona tlahelong ee?

Le nahana'ng ka see? E le hore le mamele Molimo, ke mang hape eo le lokelang ho mo mamele? NTLHA E THUSANG: Balang Baefese 6:1-3; Baheberu 13:7, 17.

Le ka fumana lihlooho tse ling tsa "Se ka Tšohloang ke Lelapa," mocheng oa boitsebiso oa Inthanete ho www.jw.org

